



UGOVOR O javnoj nabavci stabilnog sistema za gašenje požara

Ugovorne strane:

KJKP „Sarajevogas“ d.o.o., Sarajevo, ul.Trg Fadile Odžaković Žute br. 4, 71000 Sarajevo
Koga zastupa: Direktor Preduzeća, mr. sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš (u daljem tekstu: Kupac)

i

Supernova d.o.o., ul. Dolina bb, 72220 Zavidovići
Koga zastupa: Direktor, Kemal Fejić (u daljem tekstu: Prodavac)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je isporuka, ugradnja i puštanje urad stabilnog sistema za gašenje požara u Centralnom arhivskom depou KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo, po provedenom konkurentskom postupku nabavke broj KN-05-20/17. Prodavac je dostavio ponudu prema obrascu za cijenu ponude, Aneksu III, tenderske dokumentacije koji je priložen ovom ugovoru i predstavlja njegov sastavni dio.

Član 2.

Ugovorna vrijednost robe iz člana 1. ovog ugovora bez PDV-a iznosi: **46.834,00 KM** (slovima četrdesetšestiljadaosamstotinatridestčetiri KM). Jedinične cijene su fiksne i neće se mjenjati u toku trajanja ovog ugovora.

Član 3.

Prodavac će robu iz člana 1. isporučiti, ugraditi i pustiti u rad u roku od 30 (trideset) dana, od dana potpisivanja ugovora i prijema narudžbe Kupca. Mjesto isporuke, ugradnje i puštanja u rad stabilnog sistema za gašenje požara je Poslovno tehnički objekat Butila. Ugovorne strane su saglasne da se kvalitativni i kvantitativni prijem isporučene i ugrađene robe izvrši komisijski i o tome sačini zapisnik.

Član 4.

Prodavac će fakturisanje isporučene i ugrađene robe vršiti po jediničnim cijenama iz obrasca za cijenu ponude, Aneksa III, priloženog uz ovaj ugovor. Kupac će plaćanje izvršiti na transakcijski račun naznačen na fakturi Prodavca, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema robe, ugradnje i puštanja u rad iste i nakon prijema uredno ispostavljene fakture.

Član 5.

Obaveza Prodavca je da isporuku robe izvrši u roku, količini i kvaliteti kako je ugovoreno, uz obavezu da nakon što realizuje sve aktivnosti iz člana 1. ovog ugovora, dostavi i kompletnu dokumentaciju za ugrađeni sistem, uz obavezno dostavljanje garancije čije je vrijeme trajanja 48 (četrdeset osam) mjeseci od dana primopredaje ugrađenog sistema Kupcu.

Član 6.

Kupac i Prodavac se neće smatrati odgovornima za zakašnjenje u ispunjenju obaveza prema ovom Ugovoru, neposredno ili posredno, ako je zakašnjenje uslijedilo usljed više sile. Pod višom silom podrazumijevaju se slučajevi koji se mogu pojaviti poslije stupanja ugovora na snagu, a koji nisu pod kontrolom ni jedne ugovorene strane, niti se objektivno mogu predvidjeti, a sprečavaju jednu ili obje ugovorne strane u izvršavanju njihovih ugovornih obaveza.

Član 7.

Prodavac nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovornih obaveza bez predhodnog pismenog odobrenja Kupca.



Član 8.

Ukoliko se Prodavac ne bude pridržavao odredbi utvrđenih u članu 3. ovog ugovora, Kupac zadržava pravo da zaračuna penale u iznosu od 1% za svaki dan kašnjenja, ali tako da cjelokupan iznos penala ne može biti veći od 5% ukupne vrijednosti ugovora.

Član 9.

Ukoliko Kupac u ugovorenom roku iz člana 4. ovog ugovora ne plati cijenu za isporučenu robu obavezan je Prodavcu isplatiti i zateznu kamatu u skladu sa zakonom i drugim propisima koji uređuju ovaj institut.

Član 10.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja do ispunjenja njegove svrhe, ali ne duže od 1(jedne) godine. U slučaju raskida ugovora, ugovorna strana koja traži raskid ugovora obavezna je da o svojoj namjeri obavijesti drugu ugovornu stranu pismeno sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da Prodavac neće zapošljavati, odnosno angažovati fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili bila angažovana kao članovi ili stručna lica u Komisiji za nabavke nadležnoj za dodjelu navedenog ugovora o javnoj nabavci. Ograničenja u smetnji iz stava 1. ovog člana traju 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

Član 12.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorene strane, a sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Član 14.

Sve nesporazume do kojih dođe u realizaciji ovog Ugovora, a koji se ne mogu riješiti u duhu dobrih poslovnih odnosa, rješavat će nadležni sud u Sarajevu.

Za Prodavca:
Direktor:



Za Kupca:
Direktor Preduzeća

Mr.sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš.



Izvršni direktor

Mr. Mehmed Mehović, dipl.oec.

Broj i datum ugovora, 1P-127/2017
15.09.2017.

Broj i datum ugovora, 182/17
15.09.2017